

## Thupelo 2: Acknowledgments

---

### Tlhaloso


*Acknowledgment* e bolela ho bua kapa ho etsa ho hong ho bontsha motho e mong eo o utlwileng le hore o utlwisisa puisano ya hae. Mohlala, acknowledgment e ka ba “Hantle haholo,” “Ho lokile,” “Ho lokile” kapa “Kea leboha.”


### Morero

Ena drill e o ruta ho utlwisisa le ho acknowledge motho e mong a se buang. E boetse eo ruta hore acknowledgment ke ho emisa, ho emisa puisano, eseng qalo kapa puisano.

### Boemo

Wena le motho e mong le dutse ka maoto a ka bang a mararo, le shebane.





## Ditaelo

Drill ena e etswa ka tsela e latelang:

Coach: Kgetha polelo ho tswa bukeng e bonolo ya dipale, jwalo ka *Alice ho Wonderland*, mme o e balle moithuti ka lentswe le phahameng, o siye *a re* le *a re*.

Wena: Acknowledge seo motho eo a se buileng.

Coach: Ha o kgotsofetse, moithuti acknowledged seo o se boletseng, e re, "Ke hantle."

Pheta polelo e nngwe le e nngwe e neng e se acknowledged ho fihlela o kgotsofetse hore moithuti o utlwile le ho utlwisisa seo o se buileng le hore acknowledgment e boletswe ka tsela e tla fedisa puisano. Ebe o re, "Ho hotle." Kgetha polelo e nngwe bukeng ya dipale ebe o tswela pele ka drill, o pheta mehato ena.

## Patter

Coach o re "Qala" ebe o bala mola. O re "Ke yona" nako le nako ha a ikutlwa ho bile le acknowledgment e sa lokelang. Jwale o mo fa "Qalella" e ncha, a pheta mola o le mong. "Ke yona" e ka sebediswa ho emisa bakeng sa moqoqo kapa ho emisa nako ya drill. Haeba nako ya drill e fedile bakeng sa puisano, coach o lokela ho re, "Qalella" pele e qala.

## **Sephetho**

Drill e etswa ho fihlela e nngwe le e nngwe e latelang e etsahala:

1. Di acknowledgments tsa hao di fihlela motho e mong ka tsela e tla fedisa puisano.
2. Di acknowledgments tsa hao di bontsha puisano e se e utlwilwe ebile e utlwisiswa.
3. Coach wa hao o kgotsofetse hore o ka etsa jwalo.